

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



SA EXAM
PAPERS



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

PUDUNGWANA 2022

MATSHWAO: 100

NAKO: Dihora tse 2½

Pampiri ena e na le maqephe a 6.

DITAELO LE DIKELETSO HO MOHLAHLOBUWA

1. Pampiri ena e arotswe DIKAROLO tse THARO, e leng:

| | |
|--|------|
| KAROLO YA A: Moqoqo | (50) |
| KAROLO YA B: Ditema tsa kgokahano tse telele | (30) |
| KAROLO YA C: Ditema tsa kgokahano tse kgutshwane | (20) |
2. Araba potso E LE NNGWE KAROLONG E NNGWE le E NNGWE.
3. Araba dipotso tsohle ka Sesotho.
4. Qala karolo E NNGWE le E NNGWE leqepheng le LETJHA.
5. Karolong e nngwe le e nngwe o tlameha ho etsa moralo wa ho ngola (ka ho iketsetsa mmapa wa monahano daekramo tjhate lenane la dintlha tseo o tla ngola ka tsona). Boela o lekole botjha mosebetsi wa hao, o be o lokise diphoso. Moralo wa hao o hlahe PELE ho tema e nngwe le e nngwe.
6. Mekgwaritso yohle e totobatswe hantle hore ke mekgwaritso ka ho habahanya/seha mola ho tloha hodimo ho ya tlase, NTLE LE nehelano e tlo tshwauwa.
7. O eletswa ho sebedisa nako ya hao tjena:

| | |
|----------------------------|--|
| KAROLO YA A: Metsotso e 80 | |
| KAROLO YA B: Metsotso e 40 | |
| KAROLO YA C: Metsotso e 30 | |
8. Nomora dikarabo tsa hao feela jwalo kaha dipotso di nomorilwe pampiring ya dipotso.
9. Ngola sehlooho se loketseng potso eo o e kgethileng.
10. Sehlooho se se ke sa balellwa ha ho balwa palo ya mantswe.
11. Ngola ka mongolo o makgethe o balehang.

KAROLO YA A: MOQOQO**POTSO YA 1**

Kgetha sehlooho SE LE SENG, mme o ngole moqoqo wa bolelele ba mantswe a 250 ho isa ho a 300. Ha o kgethile ho ngola ka setshwantsho, o nehe moqoqo wa hao sehlooho. Hopola ho etsa moralo, mme o be o boele o lekole moqoqo wa hao botjha ho hlaola diphoso.

- 1.1 Ke seo mapolesa a se fumaneng moo! [50]
- 1.2 Ya mphonyoha jwalo toro ya ka! [50]
- 1.3 Ha nka fuwa monyetla wa ho kgutlisetsa dikamano tsa rona setlwaeding nka ... [50]
- 1.4 Bophelo bo boima ntle le thuto. Dumellana kapa o hanane le sehlooho sena. [50]
- 1.5 Ho bua nnete ho ka pholosa motho. Tshola sehlooho sena. [50]

Sheba ditshwantsho tse latelang, mme o qoqe ka seo di di qholotsang maikutlong a hao. Ngola nomoro ya potso (1.6, 1.7 kapa 1.8) mme o fe moqoqo wa hao sehlooho.

1.6



[Se qotsitswe le ho lokiswa ho tswa ho www.images.google.com]

[50]

1.7



[Se qotsitse le ho lokiswa ho tswa ho www.images.google.com]

[50]

1.8



[Se qotsitse le ho lokiswa ho tswa ho www.images.google.com]

[50]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 50

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE**POTSO YA 2**

Kgetha mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 120 ho isa ho a 150. Hopola ho etsa moralo mme o be o boele o lekole tema ya hao botjha ho hlaola diphoso.

2.1 IMEILI

Motswalle wa hao ha a a ngola dithuto tsa hae tsa tlhahlobo ya makgaolakang kaofela mme o ngongorehile ke hona. Mo ngolle imeili eo ka yona o mo kgothaletsang ho itokisetsa ditlhahlobo tsa tlatsetso.

[30]**2.2 RAPOROTO**

O ne o le moleng wa ho lefa ha lebenkele le tla tlatlapuwa ke mashodu. Ngola raporoto e yang sepoleseng.

[30]**2.3 TSA BOPHELO BA MOFU/OBITJHUARI**

Mosebeletsi wa lapeng la heno o se a re siile mme o kopilwe ho ngola tsa bophelo ba hae. Ngola obitjhuari ya hae.

[30]**2.4 PUO**

Ho na le dintho tseo le leng mokgatlo wa batjha le bonang hore di ka ntlafatswa motseng wa lona. Jwalo kaha o le moetapele wa mokgatlo oo, ngola puo eo o ilo e tshetlehela lekgotla la motse mabapi le dintlafatso tseo.

[30]**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 30**

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE**POTSO YA 3**

Kgetha mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 80 ho isa ho a 100. Hopola ho etsa moralo mme o be o boele o lekole tema ya hao botjha ho hlaola diphoso.

3.1 KARETE YA MEMO

E mong wa matitjhere a lona o se a tlohetse mosebetsi o ile pensheleng. Ngola karete ya memo eo ka yona o mo memelang moketjaneng wa tumediso o hlophisitsweng ke tlelase ya hae.

[20]**3.2 MOLAETSA WA WHATSAPP**

Moithutimmoho le wena o thatafallwa ke thothokiso e itseng, mme o kopile thuso ho wena. Mo ngolle molaetsa wa WhatsApp moo o mo hlalose tsang ka seo thothokiso eo e buang ka sona.

[20]**3.3 DITSHUPISO**

O tswa entela Covid-19 mme motswalle wa hao le yena o batla ho ya enta empa ha a tsebe sebaka seo ho entelwang ho sona. Mo ngolle ditshupiso tsa ho ya sebakeng seo.

[20]**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C:****20****MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:****100**